


# Mmofra Twerε Kronkron de reba

## Yesu Sa Onifrani Yareε



Ɔtwerefoo: Edward Hughes

Deε ɔyeε mfonini ahodoɔ: Janie Forest  
Alastair Paterson

Ɔsamufoo: Ruth Klassen

Nkyereaseeni: Kwasi Adomako

Deε ɔtotoo ho nneεma: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Se wonton nko ara deε a, wowo ho kwan se  
wotwe anaase wotintim saa ayeseɱ yi bi.

Na Bartimeo (Ba-tim- eo) ye onifrani, a ɔte kwan nkyen  
beaε a εben Yeriko. Ɔresreεre adeε. Nkurofoo a  
wowo akoma pa maa no sika kakra anaa aduane  
kakra bere a woretwam. Na Bartimeo ntumi nye  
adwuma εsiane se na onhunu adeε. Adeε nko ara na  
ɔbetumi asre.



Da bi, na kwantempɔn no so ayɛ hye pa ara. Bartimeo tee nkurofoɔ pii nan ase dede. Adee ɛntaa nsi resi. Ankyere na onifrani no hunuu deɛ na asi. Nasareni Yesu aba kuro no mu. Dɔm twa hyiaɛɛ sɛ worebɛhwɛ Yesu, na watie No.



3

“Yesu, Dawid Ba, hunu me mmobo!” Adɛn na Bartimeo teateaam? Adɛn na ɔdweneɛ sɛ Yesu bɛtumi aboa no? Ebia na wate aforoɔ a Yesu asa wɔn yareɛ no ho asem. Na ebi aso asi, ebi yɛ mmum, ebi abubu agu fam - ɛnna ebi nso ani afira, te sɛ ɔno ara. “Dawid Ba, hu me mmobo.” Bartimeo kɔɔ so teateaam mu. Na anidasoɔ wɔ ne nne no mu.




4

Na Bartimeo wɔ awerɛhyɛmu wɔ adeɛ baako pɛ ho. Sɛ wannya mmoa seesei a, ebia akwanya bi sei mma bio. Ebia Yesu mfa ɔkwan a ɔte soɔ no bio.




5

Na ɛwɔ sɛ Bartimeo bɛn Yesu. Nanso na nkurofoɔ ntwe wɔn ho. Wɔkaa sɛ, “Hhhhhyyy!” Wɔbɔɔ no kɔko sɛ ɔnka n’ano ntom.




6

Nanso Bartimeo anka n’ano antom. Ɔkɔɔ so teateaam. Amonom ho ara na Yesu gyinaɛɛ! Tieɛɛ! Ɔhyɛɛ sɛ wɔmfa onifrani no mmɛ No! Nkurofoɔ no ka kyerɛɛ Bartimeo sɛ, “Ma w’ani nnye. Sɔre. Ɔrefre wo.”



7

Ɔtoo ne ntoma guu baabi wieɛɛ no, Bartimeo sɔre baa Yesu nkyɛn.



8

Yesu bisaa no se, “Edeeh na wope se Meye ma wo? Anka sen na wobeyi ano? Anka wobebisa sika bebre anaa ntaade mono a eye fe? Eno na na Bartimeo pe anaa?”




9

Daabi, Bartimeo nifrani yi ammissa Yesu ho sika kokoo anaa ataade afefee. Wonim dee na orehwehwe.




10

“Awurade, mepɛ se mehunu adeɛ.” Bartimeo pɛɛ se ohunu adeɛ! Se obchunu nnua ne nnomaa ne Onyankopɔn abodeɛ afefee no nyinaa. Ohɛɛ se ohunu adeɛ sɛdeɛ ebeye a obetumi ahwe ne ho na wanyɛ osresrefoɔ.



11

Enna Yesu see Bartimeo se: “W’ani nte. Wo gyidie agye wo nkwa.”



12

Prɛko pe na ohunu adeɛ, na odii Yesu akyi. Dee otumi kaɛ nyinaa ne se, “Onyankopɔn ho ye nwanwa! Wasa me yare!” Na eye anigye bere pa ara ma Bartimeo.



13

Nkurofoɔ no nyinaa, bere a wohunuiɛ no, wode ayeyie maa Onyankopɔn. Bio, wahunu Onyankopɔn Ba, Yesu tumi nwanwasoɔ no, se atumi ate onifrani mmaborofoɔ a osresre adeɛ no ani.



14

Yesu Sa Onifrani Yaree

Ayeesem a efiri Onyankopon asem,  
Twere Kronkron no mu,

wo

Marko 10, Luka 18, Yohane 9


"Wo nsem ano ma hann."  
Nnwom 119:130

15

50

60

16



Saa Twere Kronkron mu ayeesem yi kasa fa yen Nyankopon  
Nwanwafoa a oboo yen na ope se ychunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeyae nneema bone pii, dee Ofre no bone no.  
Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti  
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no  
so gyee wo bone ho asotwee. Eha Yesu sore beyee Oteasefoa bio  
besene koo Osoro Aheman mu! Se wogye Yesu di na wosre no se  
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abstena wo mu ama  
wo ne No atena afeboo.

Se wogye di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:  
Me Dofa Yesu, Megye di se woye Onyankopon, na wobeyee onipa  
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra  
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebeye a menya obra  
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeboo. Boa me na  
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni  
nkommoo da biara! Yohane 3:16

17